



ОПШТИНА ПРИЈЕДОР

ОП Р 05-7.5.4.



prezime i ime

mjesto-opština

Ul. _____

JMBG: _____

I Z J A V A

Izjavljujem pod materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću da poslovne prostorije, uređaji, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja djelatnost u poslovnim prostorijama koje se nalaze u _____ ul. _____

(mjesto-opština)

ispunjavaju uslove u pogledu prostora, opreme, zdravstveno-higijenske uslove, uslove zaštite na radu, zaštite i unapređenja životne i radne sredine i druge propisane uslove za obavljanje zanatske, uslužne i dr.djelatnosti _____

(navesti preciznu djelatnost)

Takođe, izjavljujem da sam potpuno svjestan/sna svih posljedica ukoliko u inspeksijskom pregledu bude utvrđeno da nisu ispunjeni propisani uslovi za obavljanje tražene djelatnosti.

U _____

Izjavu dao/la

Datum: _____
